


# Jase e fetohile

Sesotho

Mohato

1c



Sodi Sibiya



**Medumo**

h, j

**Poeletso**

d, f

**Jase e fetohile****Sesotho****Mohato: 1C**

ISBN: 978-1-77981-463-0

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Sodi Sibiya

Mofotoledi: Erlina Makhalemele

Motshwantshisi: Karma Bosman

Moralo le sebopelo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

# Jase e fetohile




**Sodi Sibiya**

Hadifele o na le jase.

Jase ya Hadifele e tala.

Jase ha e mo lekane.





Hadifele o rata jase ena haholo.

Hadifele o se a hodile.


Jase ha e sa mo lekana.



Hadifele ha a thaba.

Hadifele o balabala ka jase.

Jase ha e mo lekane.





Hadifele a leka ho konopela jase.

Dikonopo di a wa.

Joo! Hadifele o hodile.

Hadifele a e hula haholo.

Poo! Hadifele a wa.

Jase ha e hulehe.







Hadifele o tenehile.

Jase ha e mo lekane.

Hadifele o hodile.

Hadifele o fedile matla, o hemela hodimo.

Hadifele a dula a nama maoto.

Hadifele a beha jase hodima maoto.





Hadifele o a nahana.

Ohoo! A hopola hape.

A hopola ho fetola jase e be sekhethe.

Hadifele a seha mona, a seha le mane.

A roka mona le mane.

A hafola mona, a hafola mane.







Bona! Jase ela e se e le sekhete.

A rokella dikonopo.

Hadifele a se boha, a se rata.

Joo!! Sekhete se a mo lekana.  
Hadifele a fumana e le seroki.  
A thaba haholo.





## Readers

### Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

### Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

### Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

### Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

